



Sello o bua ka matsoho

Tebogo Matshana
Tebogo Matshana





Khaitsedi ya ka, Sello ke setholo.

O sebedisa Puo ya Matsoho.

Ha re tsoha hoseng, rea dumedisana.


“Dumela,” re bua ka matsoho.



Ha re fepa ditlhapi, Sello o bua le tsona ka matsoho.

“Dumelang, le phela jwang?” o ya botsa.

O bua le tsona ka matsoho.



Ha ke eme ka ntle ho ntlwana nako e telele, ke
tima le ho hotetse lebone ha ngata.

Ke bolella Sello hore, "Ke nako ya ka jwale."



Re fielda setupu, re ntshe leholda serapeng.

“Bona seboko!” ke bua le Sello ka matsoho.

Re ithuta ka diboko sekolong.



Ha morao, mme o re romela lebenkeleng.


"Ke kopa le reke lebese le tswekere, ke tlo baka kuku," o bua ka matsoho.



Ha re fihla mmileng, ka qala ho tshelela ka nqane. Sello o ntshwara ka letsoho.

O bua ka matsoho, "Ema! Hopola ho netefatsa pele!"

Ka lebenkeleng, rea arohana. Sello o fumana tswekere, ke fumana lebese.



Tswekere e shelofong e hodimo haholo hore
Sello a ka e fihlela.

O kopa thuso ho motho ya moholo. Empa motho
ya moholo ha a utlwisisi Puo ya Matsoho.


Sello o ngola potso bukaneng ya hae.



Hae, re baka kuku le mme.

Ha e se e fodile, re e tlotsa ka romo.


"Monate," Sello o bua ka matsoho a latswa
romo.



Re etsa teye re fa nkongo.


"Kea leboha," nkongo o bua ka matsoho.

"Re thabile," ho bua kgaitse ka matsoho.



Kamora tee, re hlwekisa tafole.

"O hlatswa dijana," Sello o bua ka matsoho.



Bosiung boo, ra hakana pele re robala.

"Robala ha monate," re buisana ka matsoho.



Puo ya Matsoho:

Puo ya Matsoho ke puo ya ditholo.

Empa batho ba ka ithuta yona.

E tshwana le dipuo tse ding empa e se na
medummo.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Sello o bua ka matsoho

Author/s: Tebogo Matshana

Translator/s: Mathapelo Morake

Illustrator/s: Tebogo Matshana

Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

